

## **Dee Eɛe Wo Hunu Fa Akwanywa a wo wɔ fa Atenaee ho se wo ye Panin a wo nkoara wo nam anaa Mpanimfoɔ Abusuakuo W'aba Foforo**

Se wo ye panin a wo nkoara wo nam a W'aba Foforo anaa wo ka Mpanimfoɔ abusuakuo a W'aba Foforo a, wo wɔ ho kwan se wo nya atenaee wɔ New York Kuropon mu se wo nni baabi papa a wobeda a anaa wo ntumi ntua dan a wobetena mu ka. Wo ye obi a "W'aba Foforo" se wo baa United States wɔ Obenem 15, 2022 anaa akyi a na worehwehwe banbo a.

Wo ye "panin" se w'adi mfee 18 anaa dee eboro saa a. Wo ye "mpanimfoɔ abusuakuo" se wo ne wo mpanimfoɔ a ewo w'abusua mu nni abofra biara wɔ ha ka wo ho a ne mfee nnuru 21 a. Wo ye "panin a wo nkoara wo nam" se woara na woeresere a. Ewom se wo wɔ ho kwan se wo nya atenaee se wo nni baabi foforo a eye papa da a, Kuropon no hwehwe se wo di nhyehyee bi so de hunu se wofata. Y'akyere saa nhyehyee yi mu wɔ ase ha.

Saa nsem yi ko ma mpanimfoɔ a W'aba Foforo. Saa nsem yi nko mma mmusuakuo a W'aba Foforo wɔ New York Kuropon mu a mmofra (mmofra won nniii mfee 21) anaa apemfoɔ. Saa nsem yi nko mma obi a ofiri oman foforo so (mpanimfoɔ ne mmusuakuo) a wobaa United States ansa na Obenem 15, 2022 reduru.

### **Ehene fa na meko akɔsere atenaee bere a edi kan?**

Se wo ye obi a W'aba Foforo na wo hia atenaee a, eɛe se wo ko Asoee a Won a w'aba foforo no ko (Arrival Center) wɔ Roosevelt Hotel, 45 E 45th Street, New York, NY, 10017, a etoa Grand Central Station. Wobue Arrival Center no donhwere 24 da mu no mu nyinaa, nna nsonn nnawotwe no mu, na ebetumi aboa wo ama w'anya atenaee wɔ New York Kuropon no mu anaa ewo baabi a wo ara ankasa wo pe.

Arrival Center no nso betumi aboa wo bere a woreye apomuden nsiakyibaa, ayarehwe mmoa, woretwere wo din de ako sukuu bi mu ne adwene mu apomuden dwumadie ahodoɔ. Ewo Arrival Center ho no, wobehyehye nkrataa bi de atwere wo din. Se wo mpe se wobefiri New York Kuropon no mu a, enee, yebema wo mpa wɔ New York Kuropon no atenaee ahodoɔ mu.

### **Sen na mekyere se mefata se me nya atenaee?**

Odwumayeni a wo Arrival Center no bebisa wo nsem afa obi a wo nim no wɔ United States a w'abusuafoɔ ka ho, nnafonom anaa nnipa bi a woboboo won din won atukotena nkrataa no so no. Won bebisa wo se wobetumi ne saa nnipakuo no atena a. Se wo ka se wontumi ne nnafonom, busuani anaa obi foforo a wo nim no ntena a, odwumayeni no bebisa wo dee nti a wo

ntumi ne wɔn ntena. Wɔn bɛtumi afɛ wɔn a wo nim wɔn no abisa sɛ wobɛtumi ne atena a. Wɔn bɛbisa wo bio nso sɛ wo ara wobɛtumi atua ɛdan ka a. Ɛsɛ sɛ wo yi odwumayɛni no nsɛm ano nokwarem na wobua nsɛmmisa ɛfa wo ho no nyinaa ano. Sɛ w'anyɛ saa, ɛbetumi aba sɛ wɔn mma wo baabi ntena anaa wɔn bɛkase wo mfata.

### **Deɛn na ɛsɛ sɛ me ye sɛ wɔka sɛ me mfata sɛ me nya atenaɛ?**

Sɛ wɔhunu sɛ wo mfata sɛ wo nya atenaɛ a, ɛsɛ sɛ Kuropon no twɛɛ krataa de bɔ wo nkaɛɛ (wɔ kasa a wo pɛ mu). Kuropon no bɛtumi aka sɛ wo mfata sɛ wo nya atenaɛ bɛɛ a wobɛtumi atena baabi foforo, bɛɛ a wobɛtumi atua wo dan ka anaa sɛ woammoa anni Kuropon no nhyehyɛɛ adesɛ no so. Sɛ wɔka sɛ wo mfata, ɛkyerɛ sɛ Kuropon no mma wo baabi ntena.

Sɛ wonnye agyinasie a ɛkyerɛ sɛ womfata sɛ wo nya atenaɛ no nto mu a, krataa no bɛkyerɛ ɛkwan a wobɛfa so aserɛ sɛ panin bi nhwɛ w'asɛm no mu bio. Wobɛtumi aserɛ Kuropon no sɛ wɔn nsane nhwɛ w'asɛm no mu bio sɛ ɛdan no ɛnka atenaɛ no ho Kuropon no de ama wo no: 1) nni banbɔ papa; 2) mmoa wo (anaa w'abusuafoɔ) dɛmdie; anaa 3) onipa a ɔte saa dan no mu (dɛɛ ɔtua dan ka anaa ɛfiewura) no mma wo nna wɔ saa beaɛ ho a. Kuropon no bɛtumi abisa wo sɛ fa adansedie nnoɔma bra na fa kyere dɛɛ nti a saa dan no nni ho anaa ɛnye papa.

Ɛsɛ sɛ Kuropon no ma wo ahyentuadeɛ sika a wo de bɛko baabi a wɔn se kotena bɛɛ a anka ɛsɛ sɛ wɔde wo ko atenaɛ ahodoɔ no bi mu.

### **Sɛ me fata sɛ me nya atenaɛ a, mɛtumi akyerɛ atenaɛ koro a Kuropon no de me bɛko mu?**

Daabi, Kuropon no mma ho kwan mma wo nkyerɛ atenaɛ a wo pɛ. Nanso, sɛ atenaɛ a Kuropon no de wo kɔɔɛ nye papa mma wo anaa wo ntumi ntena ho enam wo dɛmdie nti a, ɛsɛ sɛ wɔn pɛ foforo ma wo. Sɛ w'anyɛ atenaɛ a Kuropon no de ama wo no (na sɛ Kuropon no ka sɛ ɛho ye ma wo na ɛbɛboa wo dɛmdie no a), yɛmma wo baabi foforo biara. Sɛ wo po atenaɛ a no a, wo ara wobɛɛ baabi a wobɛtena bɛɛ wo tena Kuropon no atenaɛ nhyehyɛɛ no mu bi. Nanso, sɛ baabi a wɔde wo tooɛ no mmoa wo dɛmdie no a, ɛsɛ sɛ Kuropon no ma wo atenaɛ foforo a ɛbɛboa wo dɛmdie no.

Sɛ worepɛ nsɛm pii fa dɛmdie atenaɛ ho ne atenaɛ a wɔde ma wɔn a wɔn ye gay, ɛsbeɛn, wɔn a wɔne mmaa ne mmarima tumi da, dɛɛ w'asesa ne bɔbeasu anaa dɛɛ ɔtumi sesa ne bɔbeasu a ("LGBTQ+"), mia [ha](#)

### **Mmerɛ tenten bɛn na mɛtumi atena atenaɛ ho bɛɛ me ye panin a me nkoara na me nam anaa panin abusuaquo M'aba Foforo?**

Bɛɛ a edi kan a Kuropon no de wo bɛto atenaɛ bi mu no, wo wɔ ho kwan sɛ wo tena ho nna 30. Sɛ wo ye babunu (wo nnii mfeɛ 23 a), w'annya koraa no, wobɛnya nna 60 de atena atenaɛ ho. Sɛ wo wɔ mpanimfoɔ abusuaquo mu na abusuafoɔ no nyinaa nnii mfeɛ 23 a, w'annya koraa no, wobɛnya nna 60 de atena ho.

### **Mɛnya krataa a ɛbɛbo me nkaɛ a ɛbɛkyerɛ me nna dodoɔ a mɛtumi atena atenaɛ ho?**

Aane. Bere a wobeduru atenaee a wode ama wo no, odwumayeni no bema wo nna 30 nkaebo (anaa nna 60 nkaebo se wo nnii mfee 23 a). Saa nkaebo yi ka se nna dodo a wo de betena ho no beba awiee wo nna 30 anaa 60 ntam gye se wo sre bi ka ho na wo wo ho kwan. Panin a ono nkoara nam ne panin abusukuo ka ne ho W'aba Foforo nyinaa benya nna 30 (anaa nna 60) nakebo se won te Humanitarian Emergency Response and Relief Center ("HERRC") (Putupuru Mmuuae ne Mmoa Asoee a ode boa Nnipa), respite center anaa Asoee a Ehwɛ Wɔn a Wɔn Nni Baabi Tee Nhyehyeee So [Department of Homeless Service("DHS")] atenaee. Se wo pe se wo hunu atenaee ahodoɔ no ho nsem a, mia [ha](#).

Annye hwee no, eka nnawɔtwe ama wo nna 30 anaa nna 60 no aso a, wobɛnya krataa a w'atwerɛ de rekyerɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so asrɛ nna no bi aka ho anaa ekwan a wobɛfa so anya tekiti a wo de befiiri New York Kuropon no mu, se wo pe se wo ye saa a. Wɔfrɛ saa nkaebo no, "Nkaebo a erekyerɛ wo Akwan Afoforɔ Nhyehyeee" (Notice to Make Alternate Arrangements).

### **Edeɛn na ese se me ye bere a me nsa aka nna 30 anaa nna 60 nkaebo no?**

Wo wo nna 30 anaa 60 no a wo de te ho no, ese se wo bo mmɔden ɔhare so de pe efie foforo a wobekɔ mu. Wo ne panin a ɔhwe w'asem no (se wo wo bi a) nni nkɔmɔ na pe mmoa fa dan pe ho ne nnooma afoforɔ a ebetumi aboa wo ama w'atu afiri atenaee ho. Ese se atenaee ho dwumayeni no ma wo Nnooma Akyerɛdeɛ (ɛwo kasa a wo pe mu) a ebekyerɛkyerɛ nnooma ahodoɔ a ɛwo ho mu na aboa wo ama w'atu afiri atenaee ho. Wobetumi nso abisa atenaee ho dwumayeni anya adwumakuo ahodoɔ a wɔnnye adwuma mpe mfasoɔ din a wɔn boa obi a W'aba Foforo ne New Yorkfoɔ afoforɔ ma wɔn pe dan.

### **Mɛtumi anya nna a emu twe atena atenaee ho asene nna 30 anaa nna 60?**

Wobetumi afata se wobɛnya nna a no bi aka ho bere a "wonya nnooma a ete wo haw no so." Nnooma no bi betumi aye:

- W'anya baabi a wobɛtena, na wobɛtumi atu ako mu nna 30 ntam
- Wobɛfiiri New York Kuropon no mu nna 30 ntam
- Wo wo asem bi wo kɔto a ese wo ko anaa tukɔtena nhyehyeee bi wo nna 30 edi animu no mu
- Wo ho retɔ firi ayaresa nhyehyeee dwumadie bi a w'aye mu
- Wo wo yareɛ bi ano ye den a ese se wo ko ayaresabea koyɛ ho adwuma anaa ese se wo ne dokota bi hyia enam yareɛ ano ye den bi nti wo nna 30 ntam
- W'atu anamɔn na wo gu so retu anamɔn a ese se wo pe se wo tu firi ataneɛ ho, nanso wo nyaa baabi a wobɛtu ako

Se worentumi nkyerɛ se w'atu anamɔn anaa wo gu so retu anamɔn se worepe baabi foforo atena anaa atu afiri atenaee ho a, ebetumi aba se yemma wo akwanya mma wo ntena atenaee ha mmoro wo nna 30 anaa 60 a edi kane no.

Sɛ wo nsa ka "Nkaebɔ a ɛrekyerɛ wo Akwan Afoforɔ Nhyehyɛɛ" na wo pɛ sɛ wo tena ha ma no boro wo nna no so a ɛsɛ sɛ wo kɔ St Brigid Reticketing Center (185 E 7th Street, New York, NY 10009). Wɔbue Reticketing Center no da biara ɛfiri anɔpa 8 kɔsi anwummerɛ 7. Ɛsɛ sɛ wo nsa ka "Nkaebɔ a ɛrekyerɛ wo Akwan Afoforɔ Nhyehyɛɛ" no firi Kuropon no hɔ anyɛ bi koraa no, nnawɔtwe ansa na wo mmerɛ no aso wɔ atenaɛɛ hɔ. **Ɛmfa ho ne deɛ ɛbɛsie no, yɛsusu sɛ ɛsɛ sɛ wo kɔ Reticketing Center hɔ nnawɔtwe ansa na wo nna 30 anaa 60 no aba awiɛɛ na bisa nna no bi ka ho.**

Sɛ wo duru Reticketing Center hɔ a, ka kyere odwumayeni no sɛ "worepɛ nna no bi aka ho." Wɔn bɛtumi abisa wo adansedie nnoɔma a ɛkyerɛ sɛ "w'anya nnoɔma a ɛte wo haw no so." a ɛsɛ sɛ wo de ma wɔn sɛ wo wɔ a. Odwumayeni a ɔwɔ St. Bridget no bɛsi agyina sɛ wofata sɛ wo nya nna nto mu a. Sɛ wo fata a, ɛsɛ sɛ ɔdwumayeni no ma wo nkaebɔ foforo a ɛbɛkyerɛ wo nna dodoo a wobɛtumi atena atenaɛɛ hɔ aka ho. Sɛ wo mfata nso a, wobɛnya nkaebɔ wɔ kasa a wo pɛ mu a deɛ nti a y'abɔ w'adesrɛ no aguo bɛwɔ mu. Emeeli nso bɛwɔ mu a wobɛtumi atwerɛ krataa afa so de ama panin bi sɛ ɔnhwɛ agyina sie no mu mma wo. Sɛ wonni emeeli akaunto a, anaa worentumi ntwɛrɛ krataa mfa emeeli so a, odwumayeni a ɔwɔ Reticketing Center no bɛboa ama w'abue akaunto no bi. (Sɛ wɔbɔ w'adesrɛ no to gu a, hwɛ fa a w'atwerɛ hɔ "Na sɛ wɔbɔ m'adesrɛ no to gueɛ?" wɔ asɛɛ ha na hunu nsem pii fa ho.)

Mprɛ dodoo biara nna so sɛ wobɛsrɛ nna ntomu, nanso, wobɛhia sɛ wobɛkyerɛ sɛ "wonya nnoɔma a ɛte wo haw no so." aberɛ biara a wobɛsrɛ nna ntomu.

Sɛ wanserɛ nna no bi anka ho ansa na wo nna 30 (anaa 60) no aso a, anaa sɛ wɔbɔ w'adeserɛ no gu a, wobɛhia sɛ wofiri w'atenaɛɛ hɔ na wo kɔ St Brigid Reticketing Center (185 E 7th Street, New York, NY 10009) sane kɔpɛ atenaɛɛ foforo. Saa berɛ no, wobɛtumi nso abisa tekiti ako baabi foforo wɔ United States anaa ɔman foforo so.

### **Mɛyɛ dɛn akyerɛ sɛ m'atu anamɔn nyinaa a mɛtumi ayɛ sɛ mɛtu afiri atenaɛɛ hɔ?**

Sɛ wo srɛ sɛ wɔnto wo nna a wo de te atenaɛɛ hɔ no mu a, ɛsɛ sɛ wo kyere odwumayeni no sɛ w'atu anɔman a ɛfata sɛ w'abɔ mɔden sɛ wobɛfiri atenaɛɛ hɔ. Nnoɔma a ɛwɔ asɛɛ ha yi yɛ anamɔntuo nhwɛsoɔ ahodoɔ a wobɛtumi atu de ahwehwe adan foforo na w'atu afiri atenaɛɛ hɔ:

Mmɔdenmmɔ / Adansedie

- **Wo ne deɛ ɔhwɛ w'asɛm no so wɔ atenaɛɛ ho no ako nhyiamu biara ɛsɛ sɛ wo kɔ**  
Twerɛ nna ne mmerɛ a mohyiaɛɛ no nyinaa to hɔ.
- **Bɔ mmɔden sɛ wo ne obi a ɔnim atukɔtena mmara ho nimdeɛ bɛhyia**  
Twerɛ mmerɛ ne nna a wo de frɛɛ no no to hɔ, deɛ wo ne no kasaaɛɛ, ne deɛ ɔka kyerɛɛ wo. Sɛ wo wɔ nhyiamudie bi a afei na ɛrebɛba so a, twerɛ berɛ ne da no to hɔ.
- **Srɛ banbɔ, Animuaimu Banbɔ Dibɛrɛ anaa atukɔtena ho adeɛ biara ɛbɛboa wo a wo wɔ ho akwanya.**  
Twerɛ mmerɛ ne nna a wo de frɛɛ no no to hɔ, deɛ wo ne no kasaaɛɛ, ne deɛ ɔka kyerɛɛ wo. Sɛ wo wɔ nhyiamudie bi a afei na ɛrebɛba so a, twerɛ berɛ ne da no to hɔ. Sɛ

w'asere atukotena ho adee biara ebεboa wo a, fa nkrataa no bi ka ho kyere se w'asere saa adee no.

- **Hwehwe Adwuma**

Twere mmeaee ahodo nyinaa a w'akope adwuma ne anamon biara a w'atu se wobonya adwuma (se wo ne nnamfonom akasa afa adwumasem ho ka ho). Twere mmaee a w'akope adwuma nyinaa din to ho.

- **Retu Akotena Baabi Foforo Dwumadie**

Se Kuropon no ma wo akwanya se twere wo din ma dwumadie a wode "tu obi kotena baabi foforo" wo Mantam no mu baabi anaa US a, twere wo din ma dwumadie no. Na kora krataa no.

- **Wo ne wo nnamfonom nni nkitaho se wobetena won nkyen**

Twere bere a wo frεe won, nkra a wo tooe faa fon so, emeeli a wotwεεεε ne hyia a wo hyiaa wo nnamfonom, abusua ne afoforo a wo ne won dii nkomo se worepe baabi atena ho.

- **Pe ID anaa Krataa a ekyerε se wo nim kaa twi**

Twere mmoden a woboe nyinaa se wobonya ID a wo mfonin wo so ne/anaa krataa a ekyerε se wo nim kaa twi to ho, a nhyehyεεε a woyεε maa nhyiamudie se wo nsa beka nyinaa ka ho.

- **Pe Etoε Toa ID [Individual Tax ID ("ITIN")]**

Twere moden a woboe a nkrataa a wo de koe anaa adansedie nnooma a ekyerε se wo ko ho se worekope ITIN to ho. Wo hia ITIN de aye adwuma san so de atua toε wo United States.

- **Sua Brofo kasa**

Twere bere biara wo suaa adee anaa adee biara a woreye aboa wo ama w'asua Brofo. Woresua Brofo no betumi aboa wo ama w'anya adwuma anaa w'anya fie.

- **Twere Wo Din Pe Aban Mmoa**

Twere mmoden biara a w'abo se [Woretwεεεε Wo Din Ape Aban Mmoa](#)

- **Adwuma Sua**

Twere wo din ko sua adwuma anaa kope abodin krataa a efa adwumaye ho (bi te se OSHA) Twere nna ne mmerε a wo de kosuaa adee no.

- **Di atenaεε mmara no nyinaa so**

Se w'anni atenaεε no mmara no so a, worentumi nya mmerε pii wo atenaεε ho.

Ese se wo tu ananmon a εho hia ma wo pe a wobetumi aye. Se worentumi ntu anamon bi a, ese se wo kyerekyere mu kyere atenaεε dwumayeni no dee nti a wontumi ntu saa anamon no.

Nteho: Sedeε εbye a wobεkaε wo mmodenmmo no, twa wo nkrataa a wobonya wo baabiara wobεko bere a wεbε mmoden se wobεfiri atenaεε ho no mfonin (yεfrε wo se bra bekyere dee nti a wobetumi aye adwuma bi a, wo ko efie bu mu a, wo ko ID ofise bi a, ne dee ekeka ho). Boa sa mfonin no ano wo adee baako mu wo wo fon so na ne nyinaa nwo faako.

**Se m'adi dem a, metumi anya nna ntomu wo m'atenaεε ho?**

Sε wo anaa wo busuani bi wɔ dɛmdie bi anaa yareε ni na εbεma no aye den sε ɔbεsere atena atenaεε hɔ bio anaa ɔbεsesa n'atenaεε no a, wobɛtumi anya nna ntomu. Saa ntomu no wɔfrε no "atenaεε papa" (reasonable accomodation)." Sε dɛmdie no ye εda adi dada anaa obiara hunu (te sε wo te akonwa a yeπia mu) a, wonhia sε wo de dɛmdie adansedie ba. Sε dɛmdie no nna adi anaa obiara nhunu a, εsε sε wo pε krataa firi yaresafɔ hɔ (anaa onimdefɔ bi a ɔwɔ nimdee fa wo dɛmdie no ho) a εkyere deε nti a wo hia ntomu wɔ w'atenaεε hɔ seesei anaa deε nti a εsε sε wɔyi firi mmara bi ase. Enho nhia sε deε ɔretwere krataa no ye dɔkɔta na mmom εbetumi aye obi ɔyaresafɔ, obi a wɔhwe nipa anaa dwumayeni bi a ɔte wo dɛmdie no ase. Sε ɔma wo atenaεε papa no a, wobɛnya ntomu afa wo nna 30 (anaa 60) atenaεε no ho.

Hye no nso: sε w'adi dem no nkoara nkyere sε wobɛtumi anya nna ntomu; εsε sε krataa a εfiri wo dɔkɔta no anaa ɔnimdefɔ no hɔ no εkyerekyere ayɔnkɔfa a εda wo dɛmdie no ne hia a wo hia atenaεε papa anaa nna ntomu no.

### **Na sε wɔɔ me nna ntomu adesere no guε?**

Sε wɔɔ w'adesere no gu a, wobɛtwere wo krataa abɔ wo nkaεε (wɔ kasa a wo pε mu) a emeeli nso bεwɔ mu a wobɛtumi atwere krataa afa so de ama panin bi sε ɔnhwe agyina sie no mu mma wo. Sε wogyedi sε agyinasie no ye mfomsɔ na wo srε sε wɔnhwe mu bio a, εsε sε panin no hwe mu bio ntem so na ɔma wo hunu sε ɔhweε mu no nsesaεε bi aba mu. Sε wonni emeeli akaunto a, anaa worentumi ntwere krataa mfa emeeli so a, εsε sε odwumayeni a ɔwɔ Reticketing Center no boa wo ma wo bue akaunto no bi.

Sε w'ansere nna ntomu ansa na wo nna 30 anaa 60 no aso a, εsε sε wofiri atenaεε hɔ. Bere a wobɛtumi agya wo nnoɔma wɔ atenaεε a wo wɔ seesei no ama no adi nna 10 no, yennkamfo mma wo sε ye saa. Wɔn a W'aba Fofɔ no mu bi ayi asotire afa wɔn nnoɔma a ayera-yera anaa obi awia ho.

Sε wonni baabi fofɔ biara a wobεkɔ anaa w'abɔ wo nna ntomu adesre no agu a, wobɛtumi ako drop-in center. Drop-in center ye baεε a wobɛtumi atena εdan no mu anadwo, nanso mpa nni ho - nkonwa nkoara. Drop-in center no bεwɔ adwareεbea ne nnuane. Wɔbεma wo akwanya afa baabi a wobεdware εwɔ beaε hɔ anaa Kuroπɔn no fa fofɔ mu. Bisa odwumayeni a ɔwɔ Reticketing Center na ɔnkyere wo baabi drop-in center bi wɔ. Sε ewiem nsakyerεε sesa mpofirim a, wobɛtumi ahye dan mu wɔ Kuroπɔn no atenaεε anaa drop-in center.

### **Nya Mmoa**

Sε wo hia mmoa bere y'akase wontumi nnya atenaεε mmoa, y'abɔ wo nna ntwemu adesre agu anaa wo hia atenaεε enam wo dɛmdie nti a, wobɛtumi afre The Legal Aid Society's Homeless Rights Project wɔ 212-298-3160.

Wobɛtumi ne Crisis Intervention Program adi nkitaho wɔ Coalition for the Homeless bere a wofre 1-888-358-2384 wɔ nna a wɔde ye adwuma mu εfiri anɔpa 9 kɔsi anwummerε 5. Coalition for the Homeless dwumayeni βetumi aboa wo wɔ fon so anaa obi aboa wo bere a moaye nhyehyεε na moahyia nkoara. Sε wope sε mohyia, gye sε wo fre tetefon ahoma no so ansa.

## **Kokoro**

Legal Aid Society na yee nsem a ewo saa krataa yi mu se ode reye adesuadee nkoara na enye mmarakwan so afutuo. Saa nsem yi mfa twaka biara anaa se wo nsa aka bi no nkyere se wo ne won wo nkitahodie wo mmara dwumadie mu se adwadifo. Ense se wo gyina nsem yi so tu anamɔn biara bere a wompe mmara kwan so afutuo bi.